

t81_tex_4

(TMJNHZcm1igbTTD7aU3iinV3V97uySfepmp)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_tex_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_tex_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (r1_tarski X1 (k3_tex_4 X0 X1))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow ((v1_pre_topc (k6_tex_4 X0 X1)) \wedge (m1_pre_topc (k6_tex_4 X0 X1) X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_pre_topc X2) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)) \Rightarrow ((X2 = k6_tex_4 X0 X1) \Leftrightarrow (u1_struct_0 X2 = k3_tex_4 X0 X1)))) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. (((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 (k6_tex_4 X0 X1))))))$$